

1405.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. maja 2026. godine, donijela je

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE PROTIV ODREĐENIH LICA I SUBJEKATA S OBZIROM NA STANJE U REPUBLICI TUNISU

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere protiv određenih lica i subjekata s obzirom na stanje u Republici Tunisu, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2011/72/ZVBP od 31. januara 2011. godine, 2011/79/ZVBP od 4. februara 2011. godine, 2012/50/ZVBP od 27. januara 2012. godine, 2012/724/ZVBP od 26. novembra 2012. godine, 2013/72/ZVBP od 31. januara 2013. godine, 2013/409/ZVBP od 30. jula 2013. godine, 2014/49/ZVBP od 30. januara 2014. godine, 2015/157/ZVBP od 30. januara 2015. godine, 2016/119/ZVBP od 28. januara 2016. godine, 2017/153/ZVBP od 27. januara 2017. godine, 2018/141/ZVBP od 29. januara 2018. godine, 2019/135/ZVBP od 28. januara 2019. godine, 2020/117/ZVBP od 27. januara 2020. godine, 2021/55/ZVBP od 22. januara 2021. godine, 2022/118/ZVBP od 27. januara 2022. godine, 2022/154/ZVBP od 3. februara 2022. godine, 2022/1367/ZVBP od 4. avgusta 2022. godine, 2022/2086/ZVBP od 27. oktobra 2022. godine, 2023/159/ZVBP od 23. januara 2023. godine, 2023/2686/ZVBP od 27. novembra 2023. godine, 2024/421/ZVBP od 29. januara 2024. godine, 2024/2664/ZVBP od 8. oktobra 2024. godine, 2025/155/ZVBP od 27. januara 2025. godine i 2026/239/ZVBP od 29. januara 2026. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 101/2011 od 4. februara 2011. godine, 1100/2012 od 26. novembra 2012. godine, 517/2013 od 13. maja 2013. godine, 735/2013 od 30. jula 2013. godine,

81/2014 od 30. januara 2014. godine, 2015/147 od 30. januara 2015. godine, 2016/111 od 28. januara 2016. godine, 2017/149 od 27. januara 2017. godine, 2018/137 od 29. januara 2018. godine, 2019/132 od 28. januara 2019. godine, 2019/1163 od 5. jula 2019. godine, 2020/115 od 27. januara 2020. godine, 2021/49 od 22. januara 2021. godine, 2022/113 od 27. januara 2022. godine, 2022/149 od 3. februara 2022. godine, 2022/595 od 11. aprila 2022. godine, 2022/1356 od 4. avgusta 2022. godine, 2022/2073 od 27. oktobra 2022. godine, 2023/156 od 23. januara 2023. godine, 2023/2694 od 27. novembra 2023. godine, 2024/426 od 29. januara 2024. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, 2024/2663 od 8. oktobra 2024. godine i 2026/238 od 29. januara 2026. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0072-20260131&qid=1776236960445> od 31. januara 2026. godine, kao i za pristup odluci 2026/239/ZVBP od 29. januara 2026. godine iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, koja do momenta donošenja ove odluke nije inkorporirana u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njome mijenja ili dopunjava: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32026D0239&qid=1776683222382>.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/101/2026-01-31> od 31. januara 2026. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;
- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;
- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije iz člana 1 ove odluke;
- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 31. januara 2027. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke biće objavljen na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Danom donošenja ove odluke prestaje da važi Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Republici Tunisu („Službeni list CG”, broj 96/23).

Član 11

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-1824/3

Podgorica, 14. maja 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentovanju i nema pravno dejstvo. Institucije EU nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne verzije relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljeni u Službenom listu EU i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se direktno pristupiti putem linkova sadržanih u ovom dokumentu.

► **B** **ODLUKA SAVJETA EU 2011/72/ZVBP**
od 31. januara 2011.

[o restriktivim mjerama protiv određenih lica i subjekata s obzirom na stanje u Republici Tunisu](#)

(L 028 2.2.2011, 62)

Koju je izmijenila:

		br.	stranica	datum
M1	<u>IMPLEMENTACIONA ODLUKA SAVJETA EU 2011/79/ZVBP od 4. februara 2011.</u>	L 31	40	5.2.2011
M2	<u>ODLUKA SAVJETA EU 2012/50/ZVBP od 27. januara 2012.</u>	L 27	11	31.1.2012
► M3	<u>ODLUKA SAVJETA EU 2012/724/ZVBP od 26. novembra 2012.</u>	L 327	4527	11.2012
M4	<u>ODLUKA SAVJETA EU 2013/72/ZVBP od 31. januara 2013.</u>	L 32	20	1.2.2013
M5	<u>IMPLEMENTACIONA ODLUKA SAVJETA EU 2013/409/ZVBP od 30. jula 2013.</u>	L 204	44	31.7.2013
M6	<u>ODLUKA SAVJETA EU 2014/49/ZVBP od 30. januara 2014.</u>	L 28	38	31.1.2014
M7	<u>ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2015/157 od 30. januara 2015.</u>	L 26	29	31.1.2015
M8	<u>ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2016/119 od 28. januara 2016.</u>	L 23	65	29.1.2016
M9	<u>ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2017/153 od 27. januara 2017.</u>	L 23	19	28.1.2017
M10	<u>ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2018/141 od 29. januara 2018.</u>	L 25	38	30.1.2018
M11	<u>ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2019/135 od 28. januara 2019.</u>	L 25	23	29.1.2019
► M12	<u>ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2020/117 od 27. januara 2020.</u>	L 22	31	28.1.2020
► M13	<u>ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2021/55 od 22. januara 2021.</u>	L 23	22	25.1.2021

▶ M14	ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2022/118 od 27. januara 2022.	L 19	67	28.1.2022
▶ M15	ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2022/154 od 3. februara 2022.	L 25	18	4.2.2022
▶ M16	ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2022/1367 od 4. avgusta 2022.	L 205	276	5.8.2022
▶ M17	IMPLEMENTACIONA ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2022/2086 od 27. oktobra 2022.	L 280	4728	10.2022
▶ M18	ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2023/159 od 23. januara 2023.	L 22	18	24.1.2023
▶ M19	ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2023/2686 od 27. novembra 2023.	L 2686	128	11.2023
▶ M20	ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2024/421 od 29. januara 2024.	L 421	1	30.1.2024
▶ M21	ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2024/2664 od 8. oktobra 2024.	L 2664	1	9.10.2024
▶ M22	ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2025/155 od 27. januara 2025.	L 155	1	28.1.2025

▼ B

ODLUKA SAVJETA EU 2011/72/ZVBP od 31. januara 2011.

o restriktivnim mjerama protiv određenih lica i subjekata s obzirom na stanje u Republici Tunisu

Član 1.

1.

Zamrzavaju se sva finansijska sredstva koja pripadaju, u vlasništvu su, nalaze se kod ili su pod nadzorom lica odgovornih za otuđenje tuniskih državnih finansijskih resursa te fizičkih ili pravnih lica koje su s njima povezane, a navode se u popisu u Prilogu.

2.

Nikakva finansijska sredstva ne smiju biti, direktno ili indirektno, dostupna ili upotrijebljena u korist fizičkih ili pravnih lica koje se navode u Prilogu.

▼ M15

2.a

Ne dovodeći u pitanje član 5., u slučaju smrti lica navedene u Prilogu:

(a)

ako je protiv tog lica prije njegove smrti izrečena osuđujuća kaznena presuda za pronevjeru državnih finansijskih sredstava, finansijska sredstva i ekonomski izvori koji su pripadali tom licu ili koji su bili u njegovom vlasništvu, posjedu ili pod njegovom kontrolom ostaju zamrznuti dok se ne izvrše sudski nalozi za povrat pronevjerenih državnih finansijskih sredstava i plaćanje novčanih kazni;

(b) ako protiv tog lica prije njegove smrti nije izrečena takva osuđujuća kaznena presuda, finansijska sredstva i ekonomski izvori koji su pripadali tom licu ili koji su bili u njegovom vlasništvu, posjedu ili pod njegovom kontrolom ostaju zamrznuti tokom razumnog razdoblja, podložno stavu 4. Ako se u tom razdoblju podnese građanska ili upravna tužba za povrat pronevjerenih državnih finansijskih sredstava, finansijska sredstva i ekonomski izvori koji su pripadali tom licu ili koji su bili u njegovom vlasništvu, posjedu ili pod njegovom kontrolom ostaju zamrznuti do odbijanja takve tužbe ili, u slučaju njegovog prihvaćanja, dok se ne izvrši sudski nalog za povrat pronevjerenih finansijskih sredstava.

2.b

Savjet EU po potrebi mijenja popis iz Priloga kad utvrdi da više nisu ispunjeni uslovi iz stava 2.a za dalje zamrzavanje finansijskih sredstava i ekonomskih izvora koji su pripadali preminulom licu ili koji su bili u njegovom vlasništvu, posjedu ili pod njegovom kontrolom.

▼B

3. Nadležno državno tijelo države članice može odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili staviti na raspolaganje određena finansijska sredstva ili ekonomske izvore pod odgovarajućim uslovima nakon što utvrdi da su navedena finansijska sredstva i ekonomski izvori:

(a)

potrebni za pokrivanje osnovnih troškova lica iz Priloga i izdržavanih članova njihove porodice uključujući plaćanje hrane, najamnine ili hipoteke, lijekova i liječenja, poreza, premija osiguranja te naknada za režije;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje primjerenih stručnih honorara ili za povrat troškova nastalih vezano uz pružanje pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje honorara ili troškova usluga za redovno držanje ili održavanje zamrznutih sredstava ili druge finansijske imovine ili ekonomskih izvora; ili

(d)

potrebni za pokrivanje izvanrednih troškova, pod uslovom da je nadležno tijelo barem dvije sedmice prije davanja odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Evropsku komisiju po kojoj osnovi bi spomenuto odobrenje trebalo dati.

O svakom odobrenju koje daju na temelju ovog stava države članice obavješćuju ostale države članice i Evropsku komisiju.

▼M3

4.

Odstupajući od stava 1., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovom da su ispunjeni sljedeći uslovi:

(a)

sredstva ili ekonomski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma uvrštenja fizičke ili prave lica, subjekta ili tijela iz stava 1. na popis iz Priloga, ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u predmetnoj državi članici prije ili nakon tog datuma;

(b)

sredstva ili ekonomski izvori koristit će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenim važećim zakonima i propisima koji uređuju prava lica s takvim potraživanjima;

(c)

odluka nije u korist fizičke ili prave lica, subjekta ili tijela iz Priloga; i

(d)

priznanje odluke nije u suprotnosti s javnim poretkom predmetne države članice.

Predmetna država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim na temelju ovog stava.

5.

Stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune iz naslova:

(a)

kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b)

plaćanja dospjelih prema ugovorima i sporazumima koji su sklopljeni ili obvezama koje su nastale prije datuma kad su ti računi postali predmetom ove Odluke; ili

(c)

plaćanja dospjelih na temelju sudske, upravne ili arbitražne odluke donesene u EU ili izvršive u predmetnoj državi članici,

pod uslovom da se na te kamate, druge zarade i plaćanja i dalje primjenjuju mjere iz stava 1.

▼M19

6.

Stav 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje, obradu ili plaćanje finansijskih sredstava, druge finansijske imovine ili ekonomskih izvora ni na pružanje robe i usluga potrebnih za osiguravanje blagovremene isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjenje nacije (UN), uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom posmatrača u Generalnoj skupštini UN-a i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno finansirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima UN-a za humanitarni odgovor, planovima UN-a za odgovor na izbjeglice, drugim apelima UN-a ili humanitarnim klasterima koje koordinira Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova;

(e)

organizacije i agencije kojima je EU izdala certifikat o humanitarnom partnerstvu ili koje je država članica certificirala ili priznala u skladu s nacionalnim postupcima;

(f)

specijalizirane agencije država članica; ili

(g)

zaposleni, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata iz tačaka od (a) do (f) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu.

7.

Ne dovodeći u pitanje stav 6. i odstupajući od stava 1. i 2., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je pružanje takvih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebno radi osiguravanja blagovremene isporuke humanitarne pomoći ili pružanja podrške drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe.

8.

Ako u roku od pet radnih dana od datuma primanja zahtjeva za odobrenje na osnovu stava 7. relevantno nadležno tijelo ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavještenje za dodatno vrijeme, smatra se da je to odobrenje izdano.

9.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Evropsku komisiju o svakom odobrenju izdatom na osnovu stava 7. i 8. u roku od četiri sedmice od izdavanja takvog odobrenja.

▼B

Član 2.

1.

Postupajući prema predlogu neke države članice ili visokog predstavnika EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku, Savjet EU uspostavlja te mijenja popis iz Priloga.

2.

Savjet EU obavještava predmetno lice ili subjekt o svojoj odluci o uvrštenju na popis, kao i o osnovi za uvrštenje, bilo direktno ako je adresa poznata ili objavljivanjem obavijesti, čime se takvoj osobi ili subjektu nudi prilika da iznese primjedbe.

3.

Ako su podnesene primjedbe ili su izneseni značajni novi dokazi, Savjet EU preispituje svoju odluku i o tome obavještava predmetno lice ili subjekt.

Član 3.

1.

U Prilogu se navodi po kojoj su osnovi lica ili subjekti uvršteni na popis.

2.

U Prilogu se takođe, ako su dostupni, navode podaci potrebni za utvrđivanje identiteta predmetnih lica ili subjekata. Kad se radi o licama, ti podaci mogu obuhvaćati imena, uključujući i lažna imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i lične karte, pol, adresu ako je poznata te funkciju ili zanimanje. Kad se radi o subjektima, ti podaci mogu obuhvaćati nazive, mjesto i datum registracije, registarski broj i mjesto poslovanja.

Član 4.

Kako bi se postigao maksimalan učinak gore navedenih mjera, EU podstiče treće zemlje da donesu mjere slične mjerama iz ove Odluke.

[**▼M20**](#)

Član 5.

[**▼M22**](#)

1.

Ova Odluka primjenjuje se do 31. januara 2026.

[**▼M20**](#)

2.

Ova se Odluka redovito preispituje. Prema potrebi može se produžiti ili izmijeniti ako Vijeće smatra da njeni ciljevi nisu ispunjeni.

[**▼M21**](#)

3.

Izuzeci iz člana 1. stava 6. i 7. u pogledu člana 1. stava 1. i 2. redovno se preispituju, a najmanje svakih 12 mjeseci ili na hitan zahtjev bilo koje države članice, Visokog predstavnika ili Evropske komisije nakon što je došlo do bitne izmjene okolnosti.

[**▼B**](#)

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

[**▼M12**](#)

PRILOG:

Popis lica i subjekata iz člana 1. dostupan na linku:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011D0072-20250129&qid=1776838997929#anx_1

2026/239

Radni prevod

30.1.2026

ODLUKA SAVJETA EU (ZVBP) 2026/239

od 29. januara 2026.

**o izmjeni Odluke 2011/72/ZVSP o restriktivnim mjerama protiv određenih lica
i subjekata s obzirom na stanje u Republici Tunisu**

SAVJET EVROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Evropskoj uniji, a posebno njegov član 29.,

uzimajući u obzir predlog Visokog predstavnika EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku,

budući da:

(1) Savjet EU je 31. januara 2011. donio Odluku 2011/72/ZVSP [\(1\)](#).

(2) Na osnovu preispitivanja Odluke 2011/72/ZVBP restriktivne mjere utvrđene u toj odluci trebalo bi produžiti do 31. januara 2027. Nadalje, unosi za tri lica i informacije o njihovim pravima na odbranu i njihovo pravo na djelotvornu sudsku zaštitu trebalo bi izbrisati iz Priloga toj odluci. Nadalje, informacije koje se odnose na primjenu prava na odbranu i prava na djelotvornu sudsku zaštitu u skladu s tuniškim pravom trebalo bi izmijeniti za 24 osobe u Prilogu te Odluke.

(3) Odluku 2011/72/ZVBP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Član 1.

Odluka 2011/72/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1. u članu 5. stavu 1. datum „31. januara 2026.” zamjenjuje se datumom „31. januara 2027.”;
2. Prilog se mijenja u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Evropske unije*.
Sastavljeno u Briselu 29. januara 2026.

PRILOG:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600239&qid=1776839897346#anx_1

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentovanju i nema pravno dejstvo. Institucije Evropske unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne verzije relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Evropske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se direktno pristupiti putem linkova sadržanih u ovom dokumentu.

► **B** **REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 101/2011**
od 4. februara 2011.

[o restriktivnim mjerama protiv određenih lica, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Republici Tunisu](#)

(L 031 5.2.2011, 1)

Koju je izmijenila:

	br.	stranica	datum
► M1	REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 1100/2012 od 26. NOVEMBRA 2012.	L 327	1627.11.2012
M2	REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 517/2013 od 13. maja 2013.	L 158	1 10.6.2013
M3	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 735/2013 od 30. jula 2013.	L 204	15 31.7.2013
M4	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 81/2014 od 30. januara 2014.	L 28	2 31.1.2014
M5	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2015/147 od 30. januara 2015.	L 26	3 31.1.2015
M6	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2016/111 od 28. januara 2016.	L 23	1 29.1.2016
M7	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2017/149 od 27. januara 2017.	L 23	1 28.1.2017
M8	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2018/137 od 29. januara 2018.	L 25	1 30.1.2018
M9	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2019/132 od 28. januara 2019.	L 25	12 29.1.2019
M10	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2019/1163 od 5. jula 2019.	L 182	33 8.7.2019
► M11	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2020/115 od 27. januara 2020.	L 22	1 28.1.2020
► M12	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2021/49 od 22. januara 2021.	L 23	5 25.1.2021
► M13	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2022/113 od 27. januara 2022.	L 19	7 28.1.2022
► M14	REGULATIVA SAVJETA (EU) 2022/149 od 3. februara 2022.	L 25	7 4.2.2022

M15	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2022/595 od 11. aprila 2022.	L 114	60	12.4.2022
▶ M16	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2022/1356 od 4. avgusta 2022.	L 205	1	5.8.2022
▶ M17	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2022/2073 od 27. oktobra 2022.	L 280		128.10.2022
▶ M18	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2023/156 od 23. januara 2023.	L 22	8	24.1.2023
▶ M19	REGULATIVA SAVJETA (EU) 2023/2694 od 27. NOVEMBRA 2023.	L 2694		128.11.2023
▶ M20	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2024/426 od 29. januara 2024.	L 426	1	30.1.2024
▶ M21	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2024/2465 od 10. septembra 2024.	L 2465	1	12.9.2024
M22	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2024/2663 od 8. oktobra 2024.	L 2663	1	9.10.2024
▶ M23	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2026/238 od 29. januara 2026.	L 238	1	30.1.2026

▼ B

REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 101/2011 od 4. februara 2011.

o restriktivnim mjerama protiv određenih lica, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Republici Tunisu

Član 1.

Za potrebe ove Regulative izraz:

(a)

„finansijska sredstva” znači sve vrste finansijskih sredstava i ekonomske dobiti, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

i.

gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice i druge instrumente plaćanja;

ii.

depozite pri finansijskim ustanovama ili drugim subjektima, stanja na računima, dugove i zadužnice;

iii.

hartije od vrijednosti kojima se trguje javno ili zasebno, uključujući i dionice i udjele, dokumente hartija od vrijednosti, obaveznice, opcijske ugovore, dužničke hartije od vrijednosti, zadužnice i ugovore o finansijskim izvedenicama;

iv.

kamate, dividende i druge prihode iz postojećih sredstava ili vrijednost stečenu od njih ili koju stvaraju postojeća sredstva;

v.

kredit, pravo na poravnanje, dužnička jamstva, jamstva na ispunjenje obveza ili druge finansijske obaveze;

vi.

kreditna pisma, teretnice i kupoprodajne ugovore;

vii.

isprave o iskazanom interesu za finansijska sredstva ili ekonomske izvore;

(b)

„zamrzavanje finansijskih sredstava” označava sprečavanje svakog premještanja, prijenosa, mijenjanja, korištenja, pristupa finansijskim sredstvima ili svakog upravljanja finansijskim sredstvima koje bi za posljedicu imalo promjenu u njihovoj količini, iznosu, mjestu, vlasništvu, posjedu, svojstvima, odredištu ili neku drugu promjenu koja bi omogućila korištenje sredstava, uključujući i upravljanje portfeljima;

(c)

„ekonomski izvori” znači sve vrste sredstava, materijalnih i nematerijalnih, pokretnih i nepokretnih, koja nisu finansijska sredstva, ali mogu biti upotrijebljena za stjecanje finansijskih sredstava, robe ili usluga;

(d)

„zamrzavanje ekonomskih izvora” znači sprečavanje njihova korištenja za sticanje finansijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne isključivo, i prodajom, davanjem u najam ili stavljanjem pod hipoteku;

(e)

„područje EU” znači državno područje država članica na koje se primjenjuje Ugovor pod uslovima utvrđenima Ugovorom, uključujući i vazdušni prostor.

Član 2.

1.

Zamrzavaju se sva finansijska sredstva i ekonomski izvori koji su posjedu, vlasništvu ili kojima raspolažu fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela koje je Savjet EU u skladu s članom 1. stavom 1. Odluke 2011/72/ZVSP utvrdilo odgovornim za nezakonito otuđivanje tuniskih državnih finansijskih sredstava te s njima povezanih fizičkih ili pravnih lica, navedenih u popisu Priloga I.

2.

Nikakva finansijska sredstva ni ekonomski izvori ne smiju biti direktno ili indirektno dostupni ni upotrijebljeni u korist fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela navedenih u popisu u Prilogu I.

3.

Zabranjuje se svako svjesno i namjerno učestvovanje u radnjama kojima je direktan ili indirektan cilj ili učinak izbjegavanje mjera iz stava 1. i 2.

▼M14

Član 2.a

U slučaju smrti lica navedene u Prilogu I.:

(a)

ako je protiv tog lica prije njegove smrti izrečena osuđujuća kaznena presuda za pronevjeru državnih finansijskih sredstava, finansijska sredstva i ekonomski izvori koji su pripadali toj osobi ili koji su bili u njenom vlasništvu, posjedu ili pod njegovom kontrolom ostaju zamrznuti dok se ne izvrše sudski nalozi za povrat pronevjerenih državnih finansijskih sredstava i plaćanje novčanih kazni;

(b)

ako protiv tog lica prije njegove smrti nije izrečena takva osuđujuća kaznena presuda, finansijska sredstva i ekonomski izvori koji su pripadali toj osobi ili koji su bili u njenom vlasništvu, posjedu ili pod njenom kontrolom ostaju zamrznuti tokom razumnog razdoblja, podložno članu 12. stavu 5. Ako se u tom razdoblju podnese građanska ili upravna tužba za povrat pronevjerenih državnih finansijskih sredstava, finansijska sredstva i ekonomski izvori koji su pripadali tom licu ili koji su bili u njegovom vlasništvu, posjedu ili pod njegovom kontrolom ostaju zamrznuti do odbijanja takve tužbe ili, u slučaju njenog prihvatanja, dok se ne izvrši sudski nalog za povrat pronevjerenih finansijskih sredstava.

▼B

Član 3.

1.

U Prilogu I. se navode razlozi za uvrštavanje lica, subjekata i tijela na popis.

2.

U Prilogu I. se takođe, ako su dostupni, moraju navesti podaci potrebni za utvrđivanje identiteta predmetnih fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela. Ako se radi o licima, ti podaci mogu obuhvaćati imena, uključujući nadimke, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve pasoša i lične karte, spol, adresu, ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. Kad se radi o pravnim licima, subjektima i tijelima, ti podaci mogu obuhvatiti nazive, mjesto i datum registracije, registarski broj i poslovno sjedište.

Član 4.

1.

Odstupajući od člana 2., nadležna državna tijela u državama članicama navedena u Prilogu II., mogu odobriti prestanak zamrzavanja određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, ili odobriti da se određena finansijska sredstva ili ekonomski izvori stave na raspolaganje, nakon što utvrde da su ta finansijska sredstva i ekonomski izvori:

(a)

nužni za pokrivanje osnovnih troškova osoba iz Priloga I. i uzdržavanih članova njihove porodice uključujući i plaćanje hrane, najamnine ili hipoteke, lijekova i liječenja, poreza, premija osiguranja te naknade za komunalne usluge;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih stručnih honorara ili za povrat troškova nastalih vezano uz pružanje pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje honorara ili troškova usluga za redovno držanje ili upravljanje zamrznutim finansijskim sredstvima ili ekonomskim izvorima; ili

(d)

potrebni za pokrivanje vanrednih troškova, pod uslovom da je u ovome slučaju država članica obavijestila sve ostale države članice i Evropsku komisiju o razlozima za davanje pojedinačnog odobrenja najmanje dvije sedmice prije nego li ga izda.

2.

Nadležna država članica o svakom odobrenju koje izda u skladu sa stavom 1., obavještava druge države članice i Evropsku komisiju.

[▼M19](#)

Član 4.a

1.

Član 2. stav 1. i 2. ne primjenjuju se na stavljanje na raspolaganje finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebnih za osiguravanje blagovremene isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjene nacije (UN), uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizovane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom posmatrača u Generalnoj skupštini UN-a i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno finansirane nevladine organizacije koje učestvuju u planovima UN-a za humanitarni odgovor, planovima UN-a za odgovor na izbjeglice, drugim apelima UN-a ili humanitarnim klasterima koje koordinira Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova;

(e)

organizacije i agencije kojima je EU izdala certifikat o humanitarnom partnerstvu ili koje je država članica certificirala ili priznala u skladu s nacionalnim postupcima;

(f)

specijalizirane agencije država članica; ili
(g)

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata iz tačaka od (a) do (f) dok i ako djeluju u tom svojstvu.

2.

Ne dovodeći u pitanje stav 1. i odstupajući od člana 2. stava 1. i 2., nadležna tijela država članica kako su navedena u Prilogu II. mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je pružanje takvih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebno radi osiguravanja blagovremene isporuke humanitarne pomoći ili pružanja podrške drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe.

3.

Ako u roku od pet radnih dana od datuma primanja zahtjeva za odobrenje na osnovu stava 2. relevantno nadležno tijelo ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavještenje o dodatnom vremenu, smatra se da je to odobrenje izdano.

4.

Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Evropsku komisiju o svakom odobrenju izdanom na osnovu stava 2. i 3. u roku od četiri sedmice od izdavanja takvog odobrenja.

[▼M1](#)

Član 5.

1.

Odstupajući od člana 2., nadležna tijela država članica kako su navedena na internet stranicama navedenima u Prilogu II. mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovom da su ispunjeni sljedeći uslovi:

(a)

finansijska sredstva ili ekonomski izvori su predmet arbitražne odluke donesene prije datuma kada je fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo iz člana 2. uvršteno u Prilog I. ili sudske ili upravne odluke donesene u EU, ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici prije ili nakon datuma uvrštenja;

(b)

finansijska sredstva ili ekonomski izvori koristit će se isključivo za podmirivanje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih valjanim u takvoj odluci, unutar ograničenja koja postavljaju primjenjivi zakoni i propisi koji uređuju prava lica koje imaju takva potraživanja;

(c)

odluka nije u korist fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I.; i

(d)

potvrda da odluka nije protivna javnom poretku dotične države članice.

2.

Dotične države članice o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog člana obavještavaju ostale države članice i Evropsku komisiju.

▼B

Član 6.

▼M1

1.

Član 2. stav 2. ne primjenjuje se na prilive na zamrznute račune na ime:

(a)

kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b)

plaćanja koja dospijevaju na naplatu na temelju ugovora, sporazuma ili obaveza koje su sklopljene ili nastale prije datuma kada je fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo iz člana 2. uvršteno u Prilog I.;

(c)

plaćanja koja dospijevaju na naplatu na temelju sudske, upravne ili arbitražne odluke donesene u EU ili izvršive u dotičnoj državi članici.,

pod uslovom da su sve te kamate, druge zarade i plaćanja zamrznuti u skladu s članom 2. stavom 1.

▼B

2.

Članom 2. stavom 2. se finansijske ili kreditne ustanove u EU ne sprečava da knjiže sredstva na zamrznute račune ako zaprime finansijska sredstva doznačena na račun fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela pod uslovom da se svaki priliv na te račune takođe zamrzava. Finansijska ili kreditna ustanova o svakoj takvoj transakciji odmah obavještava nadležno državno tijelo.

Član 7.

Odstupajući od člana 2. i pod uslovom da plaćanje neke fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela navedenog u popisu iz Priloga I. dospijeva na temelju ugovora ili sporazuma koji su fizička ili pravna lica, subjekat ili tijelo zaključili, ili je za njih obveza nastala, prije datuma kad su ta fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela uvršteni na popis, nadležna državna tijela navedena na internet stranicama iz Priloga II. mogu, pod za njih odgovarajućim uslovima, odobriti prestanak zamrzavanja finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

(a)

predmetno nadležno državno tijelo utvrdilo je:

i.

da će finansijska sredstva i ekonomske izvore upotrijebiti lice, subjekt ili tijelo navedeni na popisu u Prilogu I.;

ii.

da plaćanje ne predstavlja povredu člana 2. stava 2.;

(b)

da je predmetna država članica najmanje dvije sedmice prije davanja odobrenja obavijestila ostale države članice i Evropsku komisiju o toj odluci i o namjeri da izda odobrenje.

Član 8.

1.

Zamrzavanje finansijskih sredstava i ekonomskih izvora ili odbijanje da se finansijska sredstva i ekonomski izvori stave na raspolaganje, izvršeno u dobroj vjeri pod uslovom da je takav postupak u skladu s ovom Regulativom neće za fizička ili pravna lica, subjekte ili tijela koja te radnje sprovode ili za njihove direktore ili zaposlene prouzročiti nikakvu vrstu odgovornosti osim ako se dokaže da su finansijska sredstva ili ekonomski izvori zamrznuti ili zadržani zbog nemara.

2.

Zabrana iz člana 2. stava 2. za fizička ili pravna lica, subjekte ili tijela koja su, ne znajući, finansijska sredstva ili ekonomske izvore učinili dostupnima a da nije bilo opravdanih razloga za sumnju da će njihovi postupci prekršiti dotičnu zabranu neće prouzročiti nikakvu vrstu odgovornosti.

Član 9.

1.

Ne dovodeći u pitanje pravila koja se primjenjuju na izvještavanje, čuvanje tajnosti podataka i poslovnih tajni, fizička i pravna lica, subjekti i tijela moraju:

(a)

nadležnom državnom tijelu države članice u kojoj imaju prebivalište ili u kojoj borave odmah dostaviti sve podatke koji olakšavaju udovoljavanje zahtjevima ove Regulative, kao što su podaci o računima i iznosima zamrznutim u skladu s članom 2., kako se navodi na internetskim stranicama iz Priloga II., te moraju te podatke direktno ili preko država članica proslijediti Komisiji; i

(b)

s nadležnim državnim tijelom sarađivati prilikom provjere navedenih podataka.

2.

Svi podaci dostavljeni ili primljeni u skladu s ovim članom koriste se samo za svrhu za koju su dostavljeni ili primljeni.

[▼M1](#)

3.

Stav 2. ne sprečava države članice da, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, podijele te informacije s nadležnim tijelima u Republici Tunisu ili drugim državama članicama kada je to potrebno za pomoć u povratu protivpravno otuđene imovine.

[▼B](#)

Član 10.

Evropska komisija i države članice odmah se uzajamno izvještavaju o mjerama preduzetima u skladu s ovom Regulativom te jedno drugome dostavljaju sve ostale relevantne informacije kojima raspolažu a koji se odnose se na ovu Regulativu, posebno informacije o teškoćama koje se tiču kršenja i izvršenja odluka koje su donijeli nacionalni sudovi.

Član 11.

Evropska komisija se ovlašćuje da na osnovu podataka koje dostave države članice izmijeni Prilog II.

Član 12.

1.

Kad Savjet EU odluči neko fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo podvrgnuti mjerama iz člana 2. stava 1., u skladu s time ono mijenja Prilog I.

2.

Savjet EU obavještava fizičko ili pravno lice, subjekt ili tijelo iz stava 1. o svojoj odluci o unošenju u popis, kao i o razlozima za unošenje, bilo direktno ako je adresa poznata, ili objavljivanjem obavještenja, čime se takvom fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu daje prilika da se izjasni.

3.

Ako su izneseni navodi ili novi važni dokazi, Savjet EU preispituje svoju odluku i o tome obavještava fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo.

4.

Popis iz Priloga I. preispituje se u pravilnim vremenskim razmacima, a najmanje svakih 12 mjeseci.

[▼M14](#)

5.

Savjet EU prema potrebi mijenja popis iz Priloga I. kad utvrdi da više nisu ispunjeni uslovi iz člana 2.a za daljnje zamrzavanje finansijskih sredstava i ekonomskih izvora koji su pripadali preminulom licu ili koji su bili u njegovom vlasništvu, posjedu ili pod njegovom kontrolom.

[▼B](#)

Član 13.

1.

Države članice propisuju kazne za kršenje odredaba ove Regulative te preduzimaju sve nužne mjere kako bi osigurale njihovo sprovođenje. Propisane kazne moraju biti učinkovite, srazmjerne i odvraćajuće.

2.

Odmah po stupanju na snagu ove Regulative države članice o tim propisima, kao i o svim naknadnim izmjenama, obavještavaju Evropsku komisiju.

Član 14.

Ako je ovom Regulativom utvrđena obaveza obavještanja ili izvještanja Evropske komisije ili neki drugi oblik razmjene s Evropskom komisijom, koriste se adresa i drugi podaci za kontakt iz Priloga II.

Član 15.

Ova Regulativa primjenjuje se:

(a)

na području EU, uključujući i vazdušni prostor;

(b)

u svim letjelicama i plovilima pod sudskom nadležnošću države članice;

(c)

na sva lica na području EU i izvan njega koje su državljani države članice;

(d)

na sva pravna lica, subjekte ili tijela registrovana ili osnovana u skladu s pravom države članice;

(e)

na sva pravna lica, subjekte ili tijela, vezano uz bilo koji posao koji se u cjelini ili djelimično obavlja u EU.

Član 16.

Ova Regulativa stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Evropske unije*.

Ova je Regulativa je u cjelini obavezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.

[▼M11](#)

PRILOG I

POPIS LICA I SUBJEKATA IZ ČLANA 2:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0101-20260131#anx_I

PRILOG II

POPIS NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA U DRŽAVAMA ČLANICAMA IZ ČLANA 4. STAVA 1. I ČLANA 5. STAVA 1., ČLANA 7. I ČLANA 9. STAVA 1. TAČKE (a) TE ADRESA ZA SLANJE OBAVJEŠTENJA EVROPSKOJ KOMISIJI: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0101-20260131#anx_II